



Javnost da prosudi da li je riječ o političkoj korupciji: Camaj

Foto: F.ROGANOVIC

**POLITIČAR I NVO O POZADINI GLASANJA ZA KONAČNE REZULTATE**

# SDT da ispita je li bilo NEZAKONITOG UTICAJA

**U**koliko je potpis nosioca izborne liste Demokratskog saveza Albanaca **Nikole Camaja** falsifikovan, onda se na taj način nezakonito pokušalo uticati na odluke Državne izborne komisije, istakao je predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja **Zlatko Vujović**. Vujović insistira da je potrebno da ovaj slučaj istraži Specijalno državno tužilaštvo.

Specijalno tužilaštvo, na čijem čelu se nalazi **Milivoje Katnić**, nadležno je i za povrede biračkog prava.

**Protiv Mavrićeve policija podigla prijavu zbog zloupotreba u katastru u Ulcinju, kažu iz DF**

Iz Specijalnog tužilaštva "Vijesti" nisu dobile odgovor hoće li ispitati je li na sjednici DIK-a počinjeno krivično djelo koje je u njihovoj nadležnosti.

Camaj je juče kazao da računa da će se tužilaštvo baviti tim pitanjem.

"Ja ću svakako svjedočiti, a ako se ne budu bavili time, nadam se da će biti prostora da se to i privatno pokrene. Ja se nadam da će država odraditi svoj posao", rekao je na konferenciji za novinare.

On je pojasnio i da su konačni rezultati parlamentarnih izbora proglašeni samo zato što je predstavica

**Vujović: Samo Dedović glasao po zakonu, ostali po nalogu partije**

U korist odluke osim predstavnika vladajuće garniture i Mavrićeve glasao je i **Vlado Dedović**.

"Način imenovanja, smjene, odlučivanja ogromnog broja članova DIK-a predstavlja poraz vladavine prava. Jedino je Vlado Dedović, predstavnik civilnih organizacija glasao u skladu sa zakonom, a svi drugi, gotovo uvijek, isključivo po partijskom nalogu", kazao je Vujović i dodao: "Tako da predstavnik NVO sektora 'štrči' u odnosu na ostale, pa je DPS bijesan na njega kada ne može da progura u DIK-u ponavljanje glasanja na dijelu biračkih mjesta u Budvi i time promijeni ishod izbora, ili kada ponavljanjem glasanja u Ulcinju ne može da dođe do još jednog poslanika vladajuće koalicije. S

druge strane DF je bijesan jer Dedović, poštujući zakon, glasa za preliminarne, odnosno finalne rezultate izbora koji su prije toga, na dva nivoa, potvrđeni potpisima predstavnika opozicije, i to u svim opštinama, odnosno u svim biračkim odborima. Pa što su ih predstavnici opozicije potpisivali ako nisu ispravni? Što nisu uložili prigovore, kad su imali na raspolaganju takvu mogućnost?", rekao je. Vujović je istakao da je jedino Dedović objasnio kako je i kako će glasati i predstavio kompletnu dokumentaciju potpisanu od predstavnika opozicije na bazi koje je i glasao za rezultate izbora. "CeMI daje punu podršku djelovanju Vlada Dedovića u DIK-u," rekao je.



Dedović i Vujović

Foto: Arhiva Vijesti

Demokratskog saveza Albanaca glasala protivno njegovoj volji i volje liste. Camaj je kazao da je na javnosti da prosudi da li je riječ o političkoj korupciji.

On nije želio da se priznaju rezultati parlamentarnih izbora, istakavši da su

**Camaj je juče kazao da je na samom početku kampanje bilo pritisaka i ucjena od strane Jakupija**

ih pratile neregularnosti i pritisci. Camaj je napomenuo da je DPS izgubio u Budvi njihovim glasom, koji je bio odlučujući u DIK-u.

DIK je juče zvanično saopštio konačne rezultate.

Camaj insistira na tome da se sa **Bafte Mavrić** nikada ranije nije vidio niti čuo, a da je predložio u DIK na inicijativu kandidata za poslanika sa liste **Isata Ja-**

**kupija**.

Glas Mavrićeve, koja nije članica Demokratskog saveza Albanaca ali jeste predstavnik liste u DIK-u, bio je presudan da se kasno sinoć proglase konačni rezultati. Od 28 članova DIK-a, za proglašenje konačnih rezultata glasalo je njih 15.

"To što nismo uspjeli da utiču na naš stav, uspjeli su izmjenom člana izborne komisije, prvo neuspješnim pokušajem falsifikovanja potpisa na zahtjev za povlačenje našeg zamjenika opunomoćenog člana, a drugi put uspješno, pozivom drugog člana, što jeste legitimno, jer izvjesna gospođa Mavrić jeste ovlašćeni član ali koja nije prisustvovala nijednoj prethodnoj sjednici", kazao je Camaj na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

Dodao je da su on, njegova porodica i saradnici bili izloženi prijetnjama putem telefona, društvenih mreža i lično dan prije izbora.

MŠ. R. - J. J. - S. A.

**Jakupi: Camaj uz DF, ja sam dao naredbu**

"Predstavica liste glasala je po mojoj direktivi", kazao je juče kandidat za poslanika Demokratskog saveza Albanaca **Isat Jakupi**.

"Smatrao sam ličnim činom da preuzimam odgovornost i skrenem pažnju našem članu u DIK, Bafte Mavrić, da prilikom proglašenja rezultata parlamentarnih izbora odlučno bude uz procrnogorski blok a ne kao moj sada već bivši partner, Nikola Camaj, koji je uzgred imao svoj lični interes, uz Demokratski front," kazao je Jakupi.

Predsjedništvo DF-a je juče saopštilo da je protiv Mavrićeve ulcinjska policija podigla krivičnu prijavu zbog korupcije i zloupotreba u ulcinjskom katastru.

Jakupi, predsjednik Centralne albanske partije za integracije, objelodanio je da je članstvo njegove partije bojkotovalo izbore jer je on "na vrijeme prepoznao namjere koalicionog partnera".

Ocijenio je da se na ovim izborima moglo vidjeti da lideri albanskih partija nemaju iskrene namjere već isključivo lični i trgovinski interes.

On je pozvao jedinog albanskog poslanika u parlamentu **Gencija Nimanbegua** da ne bude servis Vlade već da Albance predstavlja na partnerskoj osnovi.

"Pozivam i predsjednika države **Filipa Vujanovića** da što prije predloži mandataru jer nemamo vremena za gubljenje a gubitnici imaju pravo da se ljute", poručio je Jakupi.

Međutim, Camaj je juče kazao da je na samom početku kampanje bilo pritisaka i ucjena od strane Jakupija da dođe do materijalne dobiti.

**Dok je Klementin Camaj nakratko izašao iz DIK-a, došla je Mavrićeva i održano je glasanje**

**Rekli da neće biti glasanja, Mavrićeva došla pa se glasalo**

Veći dio sjednice DIK-a, koju su obilježili višesatni prekidi, u ime Demokratskog saveza Albanaca predstavljao je **Klement Camaj**. Međutim, na kraju je glasala Mavrićeva. Camaj je pojasnio da mu je rečeno da neće biti glasanja te večeri, poslije čega je na-

kratko izašao iz DIK-a. Ističe da u međuvremenu nije informisan da će ono ipak biti održano i da je počelo čim je u salu DIK-a došla Mavrićeva. On je za "Vijesti" kazao da nije imao priliku da vidi Mavrićeva ni prije ni nakon glasanja.




Foto: F.ROGANOVIC

Klement Camaj